

Meka gɔ̃ gbɔ̃ miayi

traduit de « À qui donc irions-nous ? »

$\text{♩} = 85$
p

1-3. 'Me - ka gɔ̃ gbɔ̃ mí - a - yi ?

Xe -
a -
A -

p

xe, si le gbe - gblē ge Sa - ta - na fe nɔ -
xɔ nya - te - fe, lɔ - lɔ̃ Kple ke - ke - li Ma -
fe - tɔ, wò nya - wo nye Vu - do, si dzi - na

f *p*

fe, be - ble gbe - dzi sɔ̃ koe. ðee mí - lɔ̃ a - tu
wu fe si - dze - dze la le ? 'Ye 'me - ka a - na
ɔ̃aa, mía dzi tsi - kɔ - wuia - wo f'a - kɔ - fa - nu kpl'a -

mf

mía - - fe xɔ - wo ɔ̃ ke dzi ma ? Wo -
mí rui - fa - fa kple dzi - de - fo Ne
gbe ma - vɔ - ma - vɔ la wò - nye : Wo -

me - tua 'me fe dzɔ - gbe - nyui ne - ne - ma o.
mie - xa l'a - gba, si wu tsɔ - tsɔ la te ma ?
ɔ̃i - na kɔ na mí le wò a - fɔ - wo nu.

4. 'Meka gǔ gbò míayi ? Wò lólǒgbè vivi la
Gblò be : Migavǔ o, miḍo dzi ḍe ḥunye !
Néfana 'kò na mí, tutuna mía 'ḍatsiwo :
'Meka gǔ gbò míayi, ne menye gbòwòe oa ?